

NA GRANICI SA EVROPSKOM UNIJOM

Efekti pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji



- Pristupanjem Republike Hrvatske Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina će dijeliti granicu s Evropskom unijom u dužini od 1001 kilometra.
- Od 1. jula 2013. godine Republika Hrvatska započinje primjenu zajedničke trgovinske politike EU, što donosi nove uslove poslovanja, kako na jedinstvenom evropskom tržištu, tako i na tržištima tzv. trećih zemalja s kojima Evropska unija ima ugovorne odnose.
 - U trgovini između Hrvatske i Evropske unije ukidaju se carine i druge necarinske prepreke, hrvatska preduzeća biće izjednačena s onima iz ostalih država članica, što će osigurati pristup velikom jedinstvenom tržištu, ali i dovesti do povećane konkurenциje na domaćem tržištu.



- Članstvom u EU Republika Hrvatska će u cijelosti preuzeti njenu trgovinsku politiku. U skladu s pravilima Unije, Hrvatska će se najkasnije dan prije stupanja u članstvo povući iz svih ugovora o slobodnoj trgovini i početi primjenjivati ugovore koje je EU sklopila s trećim zemljama.
 - Tako će se od 1. jula 2013. godine Hrvatska povući i iz CEFTA-e 2006, a trgovinski odnosi između RH i zemalja potpisnica CEFTA Ugovora bit će definisani Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju kojeg su te zemlje sklopile s Evropskom unijom.
 - Kako Hrvatska pristupanjem tržištu EU prestaje biti dio tržišta CEFTA, pojedine firme iz Hrvatske, kako bi bile konkurentne na tržištu jugoistočne Evrope, planiraju preseliti svoje pogone u najbliže susjedstvo - u BiH.
 - Naime, BiH je za Hrvatsku četvrti po važnosti privredni partner. Za Hrvatsku je to drugo izvozno, a osmo uvozno tržište i značajan ulagač u Hrvatsku. Stoga će Hrvatska i nakon što postane članicom EU nastojati još uspješnije razvijati privrednu saradnju i kvalitetnije produbiti privredne odnose s BIH.



- Republika Hrvatska će primjenjivati ugovorne odnose koje Evropska unija ima s trećim zemljama.
 - Sa zemljama EFTA-e i Republikom Turskom će trgovati u skladu sa ugovornim odnosima tih zemalja s Evropskom unijom.
 - U odnosu na zemlje CEFTA-e, hrvatski privrednici primjenjivaće ugovorne obveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje je EU sklopila s pojedinim zemljama CEFTA-e,
 - Za Kosovo (UN Rezolucija 1244) i Moldovu će se primjenjivati carine temeljem najpovlaštenije nacije (MFN).



- Vijeće Evropske unije dalo je Evropskoj komisiji u septembru 2012. godine mandat za pregovore radi prilagodbe niza međunarodnih ugovora potpisanih između EU i država članica, zbog pristupanja Hrvatske.
- U tom mandatu navodi se da tokom revizije postojećih trgovinskih ugovora treba voditi računa o postojećoj trgovinskoj razmjeni, a s druge strane o postojećim trgovinskim koncesijama između trećih zemalja i Republike Hrvatske, s ciljem da se zadrži najmanje sadašnji nivo tradicionalne trgovine.



- Efekti članstva Republike Hrvatske u EU za izvozna bh. preduzeća mogu biti negativni u smislu gubitka tržišta ako ne budu ispunjeni uslovi za izvoz.
- Istovremeno, uticaj može biti i pozitivan u smislu ubrzanja započetih procesa, kako bi bh. privrednici koji sada posluju na hrvatskom tržištu i ostvaruju poslovnu saradnju sa partnerima iz Hrvatske zadržali i unaprijedili takav status.



- Istupanjem Hrvatske iz CEFTA sporazuma prestaće preferencijalni bescarinski režim u trgovini koji po osnovu ovog Sporazuma BiH i Hrvatska sada imaju.
- Bosna i Hercegovina će na određenu grupu proizvoda (poput mlijeka i mliječnih proizvoda, konditorskih proizvoda, mesnih i duhanskih prerađevina) iz Hrvatske moći da uvede carine.
- Istovremeno, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), odnosno Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između BiH i EU koji je u primjeni do stupanja na snagu SSP-a, treba biti promijenjen na način da Hrvatska postane strana ugovornica, kao što su to i preostalih 27 država EU.



Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima

- Zaključenje Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je uobičajena praksa prilikom proširenja Evropske unije. Cilj Protokola uz SSP je da Republika Hrvatska nakon pristupanja Evropskoj uniji postane strana ugovornica SSP-a na isti način kao što je to i dosadašnjih 27 članica Evropske unije.
- Republika Hrvatska i BiH, kao članice CEFTA-e, u trgovini poljoprivrednim i industrijskim proizvodima uživaju preferencijalni bescarinski režim, različit od režima koji je na snazi između BiH i EU na osnovu trgovinskih odredbi Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima (koji se primjenjuje do stupanja na snagu SSP-a).
- Obzirom na skoro članstvo Republike Hrvatske u EU i njeno istupanje iz CEFTA-e, cilj Protokola je da trgovinske koncesije i način trgovinske razmjene poljoprivrednih, prehrabnenih i ribarskih proizvoda između BiH i Hrvatske, u mjeri u kojoj je to moguće, budu uključeni u odredbe SSP-a, odnosno PS-a.



- Ukoliko ne ispuni za to previđene kriterije, BiH će u Hrvatsku nakon 1. jula 2013. godine od namirnica životinjskog porijekla moći izvoziti samo prerađenu ribu i sirovu kožu.
 - Za BiH je dozvoljen samo izvoz prerađene ribe, a ne ribe u živom stanju zbg neispunjavanja dodatnih propisa za dozvolu izvoza , koja se u prvom redu odnosi na zoniranje voda u BiH.
- Ulaskom Hrvatske u EU predviđeno je da na samo dva granična prelaza (tzv. BIP-ovi), bude dozvoljen uvoz roba koje zahtijevaju poseban inspekcijski nadzor (veterinarska i fito-sanitarna inspekcija robe biljnog i životinjskog porijekla).
- Na sjeveru BiH to će biti granični prelaz Gradiška, a na jugu granični prelaz Bijača.




- Nakon što je usvojila zakonski okvir za uspostavljanje službenog sistema kontrole hrane, tzv. higijenski paket (po principu sigurnosti hrane u EU „od njive do trpeze“), da bi proširila izvoznu listu namirnica životinjskog porijekla BiH, između ostalog, treba da:


- uspostavi centralnu bazu podataka za sistem službene kontrole
- pripremi laboratorijske strategije za ispitivanje uzoraka uzetih u kontekstu službenih kontrola lanca hrane i hrane za životinje
- uspostavi sistem stručne revizije odobrenja za objekte za izvoz u EU
- uspostavi provjeru sistema kontrole uvoza hrane za životinje i prehrambenih proizvoda koji nisu životinjskog porijekla
- reorganizuje strukture službene kontrole na svim nivoima
- izradi strategiju komuniciranja nadležnih organa kako je predviđeno Regulativom (EC) 882/2004
- izradi plan horizontalne i vertikalne kontrole radi jedinstvene i dosljedne primjene službenog sistema kontrole na svim nivoima




- Voće i povrće namijenjeno prodaji u svježem stanju, može biti plasirano na tržište EU (a time i Hrvatske nakon njenog ulaska u EU) ukoliko zadovoljava standarde kvaliteta i zrelosti, te poštuje pravila označavanja.
 - Neki od ovih standarda (opšti tržišni standardi) nalažu da proizvodi moraju biti čitavi (cijeli), zdravi (nepogođeni truljenjem), zreli (ali ne i prezreli), oslobođeni od štetočina i oštećenja koja su one izazvale, bez stranog mirisa i okusa i bez povećanog nivoa vanjske vlage.
 - Označavanje se odnosi na navođenje države porijekla na jeziku razumljivom potrošačima države odredišta.
 - Specifične tržišne standarde EU propisuje za 10 grupa proizvoda (jabuke, limunasto voće, kivi, salate sa uvijenim i raširenim listovima, breskve i nektarine, kruške, jagode, slatke paprike, konzumno grožđe i paradajz).
 - Postoje i izuzeća od tržišnih standarda, a ona se odnose, između ostalog, na voće i povrće namijenjeno ishrani životinja, jestive klice ili proizvode izrezane za kuhanje.



- Obaveznom usklađivanju sa opštim tržišnim standardima ne podliježe 16 grupa proizvoda (neobrađene gljive, kapari, gorki bademi, bademi, lješnjaci, orasi i kikiriki u ljusci, pistacije, orasi, makadamija, ostali orašasti plodovi, pržene banane, sušeno limunasto voće, mješavina tropskih orašastih plodova, mješavina ostalih orašatih plodova i šafran).
 - Osim opštih i specifičnih standarda za prodaju voća i povrća na tržištu EU, subjekti u poslovanju sa hranom moraju se pridržavati generalnih odredbi propisa EU o hrani, higijeni hrane i službenim kontrolama hrane.
- Da bi izvozila krompir na tržište EU, BiH treba provesti Program posebnog nadzora nad karantenski štetnim organizmima na krompiru u trajanju od tri godine. U skladu s ovim, nadležna inspekcija EU, izvoz merkantilnog krompira iz BiH na tržište Unije, pod uslovima uspješnog provođenja nadzora, može odobriti najranije 2015. godine.




- Certifikat o usklađenosti izdaje nadležno tijelo Evropske unije.
 - Kod trgovaca unutar Unije koji se bave pripremom i pakovanjem voća i povrća, naročito u proizvodnom području, provjere se obavljaju češće nego kod ostalih kategorija trgovaca.
 - Voće i povrće se, takođe, može provjeravati i tokom transporta.
 - Tzv. treće zemlje mogu koristiti svoje certifikate, s tim da oni moraju sadržavati najmanje ekvivalentne informacije sadržane u certifikatima Unije.
- Ne postoje propisi o estetskom izgledu određenih artikala, nego se oni klasificuju u zavisnosti od kvalitete i prema zahtjevima međunarodnog tržišta, kako bi kupac dobio što potpuniju informaciju o kvaliteti i sadržaju onoga što kupuje.



- Konditorski proizvodi kao što su keksi, vafli, čokolade i krem namazi pojedinih proizvođača iz BiH koji ispunjavaju zahtjeve tržišta EU na njemu već učestvuju i u pogledu ulaska Hrvatske u EU, ne postoji ograničenja u tom smislu.
 - S druge strane, konditorski proizvodi iz Hrvatske mogu postati manje konkurentni na tržištu BiH, uslijed ponovnog uvođenja carine nakon istupanja Hrvatske iz CEFTA bescarinskog režima trgovine, nakon ulaska u EU.



- Izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda neće biti moguć nakon ulaska Hrvatske u EU, ukoliko Bosna i Hercegovina do tada ne ispunи uslove za izvoz namirnica životinjskog porijekla.
- Za ispunjenje ovih uslova u pogledu mlijeka i mliječnih proizvoda, između ostalog je potrebno:
 - dosljedno primjenjivati pravilnik o sirovom mlijeku prilikom otkupa mlijeka od proizvođača.
 - poštivati princip sljedivosti (praćenje i lociranje proizvoda u svim fazama njegovog proizvodnog ciklusa).
 - obezbijediti da sve farme koje su u sistemu otkupa sirovog mlijeka registruju nadležne institucije i moraju obezbijediti zdravstveni nadzor posredstvom ugovora sa veterinarskom organizacijom, te voditi ažurne evidencije o kretanju životinja i liječenju.
 - provoditi redovne obuke i treninge inspektora kada je riječ o poznavanju i ažuriranju propisa EU.
 - obezbijediti vodiče za dobру praksu kada je riječ o primarnoj proizvodnji, kako bi bila skrenuta pažnja na higijenu muže, uslove čuvanja mlijeka, posebno temperaturni režim, i ispunjeni evropski uslovi u vezi sa mikrobiološkim kriterijima i somatskim čeljustima.



- BiH već izvozi određene industrijske proizvode u EU. Ulaskom Hrvatske u Uniju očekuje se i smanjenje troškova izdavanja certifikata o usklađenosti industrijske robe sa standardima EU u skladu sa direktivama tzv. starog i novog pristupa.
- S obzirom da bh. izvoznici za izvoz u Hrvatsku nisu mogli koristiti certifikat o usklađenosti koji je izdalo ispitno tijelo u EU, već samo ono u Hrvatskoj, članstvom Hrvatske u EU, dodatna certifikacija više neće biti potrebna.
- Međutim, bh. industrijski poizvođači koji nisu pokrenuli postupak certifikacije svojih proizvoda neće moći računati na prisustvo na tržištu Hrvatske, odnosno EU.
 - Takođe, ne podlježu svi industrijski proizvodi postupku certificiranja. Takav primjer su kameni blokovi u građevinskoj industriji.



Standardi za pristup tržištu Hrvatske, odnosno EU

- Standarde propisuju međunarodne organizacije za standardizaciju ISO, IEC i ITU na svjetskom nivou, CEN, CENELEC i ETSI na regionalnom, odnosno evropskom nivou, a na nivou država nacionalne organizacije za standarde. U BiH je to Institut za standardizaciju.
- Za proizvođače i davaoce usluga iz BiH u svrhu pristupa tržištu EU, relevantni su evropski, odnosno EN standardi, odnosno bosanskohercegovački standardi (BAS) kojima su evropski preuzeti. Sve relevantne informacije, uključujući i cijene uvođenja (nabavke) određenog standarda sadržane su na www.bas.gov.ba. Ukoliko se međunarodni ili evropski standard nabavlja posredstvom Instituta, a preuzet je kao bosanskohercegovački standard (BAS), cijena je u prosjeku niža za 60%.




- Nakon ulaska Hrvatske u EU, određene grupe proizvoda će morati imati CE oznaku da bi mogli biti plasirani na tržište hrvatske, odnosno Evropske unije.
 - CE oznaka garantuje da je proizvod izrađen u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima propisa EU koji se odnose na konkretni proizvod. Ovim se označavaju samo oni proizvodi koji potpadaju pod primjenu ovih propisa, a ne svi proizvodi na tržištu EU.*

* Niskonaponska oprema, jednostavne posude pod pritiskom, igračke, građevinski proizvodi, mašine, liftovi, lična zaštitna oprema, neautomatske vage, implantibilni medicinski uređaji, in-vitro dijagnostički medicinski uređaji, uređaji na plinsko gorivo, vrelovodni kotlovi, eksplozivi za civilnu upotrebu, plovila za rekreaciju, rashladni uređaji, oprema pod pritiskom, pirotehnička sredstva, oprema i zaštitni sistemi u potencijalno eksplozivnim atmosferama, medicinska sredstva, žičare za prevoz osoba, mjerni instrumenti, ekodizajn i telekomunikacijska oprema.



Izvoz u i tranzit kroz Hrvatsku

- Procedura izvoznog carinjenja iz BiH u Hrvatsku neće se mijenjati.
- Izvoznici iz BiH će i dalje podnosići izvoznu jedinstvenu carinsku prijavu (JCI) u BiH, ali prilikom uvoza u Hrvatsku u primjeni će biti tzv. NCTS – nacionalni provozni sistem. To znači da će se roba elektronskim putem prijavljivati u određeni carinski postupak, bilo da se radi o uvoznom carinjenju, provozu ili nekom drugom odobrenom carinskom postupku.
- Ovlašteni izvoznik je izvoznik kojem je Uprava za indirektno oporezivanje BiH izdala odobrenje i dodijelila broj ovlaštenja za primjen pojestnostavljenog postupka dokazivanja porijekla. Način dobivanja statusa povlaštenog izvoznika regulisan je Instrukcijom o uslovima i načinu sticanja statusa ovlaštenog izvoznika iz BiH.



- U pogledu dokumentacije neophodne za izvoz ne očekuju se promjene nakon članstva Hrvatske u EU, u odnosu na dosadašnju praksu. Robu u izvozu „prati“:

- ovjerena i potpisana faktura, CMR (kamionski tovarni list), AWB (avionski tovarni list, ukoliko se roba prevozi avionom), EUR 1 obrazac koji dokazuje da je roba bh. porijekla i carinska dokumentacija (JCI) koju ovjerava carinarnica izvoza.

- **Obrazac EUR 1**

- EUR 1 (potvrda o kretanju) je obrazac koji prati robu pri izvozu, a služi za ostvarivanje preferencijalnog tretmana robe po osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini koje BiH ima potpisane sa drugim državama. Obrazac je na engleskom jeziku, a izdaje ga carinarnica u kojoj se vrši izvozno carinjenje.
 - Ukoliko izvoznici iz BiH žele izvesti robu u EU bez plaćanja carinskih dažbina, moraju imati obrazac EUR 1 ili imati status ovlaštenog izvoznika iz BiH.



- Kućno carinjenje podrazumijeva da se kod uvoza robe transport prilikom ulaska u BiH ne zaustavlja na carinskim terminalima, već direktno odlazi na adresu preduzeća, gdje se obavlja carinski postupak. Zahtjev za kućno carinjenje podnosi se Upravi za indirektno oporezivanje BiH i pojednostavljuje cjelokupnu proceduru carinjenja.
- Nadležne službe Evropske komisije će nakon procjene rizika za proizvode životinjskog porijekla koji potiču iz BiH, pod uslovom da se rizik može održavati na prihvatljivom nivou, pripremiti izuzetke od propisa EU s ciljem dopuštanja tranzita preko teritorije Republike Hrvatske između Metkovića i Ploča za proizvode koji se izvoze u treće zemlje. Kada je riječ o uvozu u BiH proizvoda porijekлом iz trećih zemalja preko teritorije Hrvatske, nakon ulaska Hrvatske u EU biće dopušten tranzit isključivo onih proizvoda koji imaju odobrenje za uvoz u EU.



Međunarodni drumski prevoz putnika i roba

- Zakon o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu (Službeni glasnik BiH br. 1/02; i 14/03) utvrđuje da domaći prevoznik može obavljati međunarodni prevoz ukoliko posjeduje za to propisanu licencu.
- Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja licenci i kvalifikacionih kartica vozača za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza (Službeni glasnik BiH broj 81/11) utvrđuje uslove i postupak izdavanja licenci za prevoznika, licenci vozila i kvalifikacionih kartica vozača za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza.
- Osim pomenutog Zakona, međunarodni prevoz putnika i roba između BiH i Republike Hrvatske odvija se na osnovu Ugovora o međunarodnom drumskom prevozu između BiH i RH (Službeni glasnik BiH 2/96).



Da li Hrvatska može davati državnu pomoć privrednim subjektima na svojoj teritoriji nakon ulaska u EU?

- Dodjela državne pomoći je dozvoljena, ali pod strogo specificiranim uslovima i pod nadzorom Evropske komisije. Dodjela državne pomoći u Hrvatskoj regulisana je Zakonom o državnim potporama.
- Državna pomoć dozvoljena je samo u izuzetnim slučajevima poput ublažavanja ili uklanjanja šteta nastalih prirodnim nepogodama, za poticaj privrednog razvoja područja s velikom nezaposlenošću, poticaja razvoja specifičnih privrednih djelatnosti ili izrazito nerazvijenih područja, za zaštitu kulturne baštine, okoliša, istraživanje i inovacije.
- Nakon ulaska u EU neće biti dozvoljena dodjela državne pomoći u sektoru poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, ali će hrvatski poljoprivrednici imati na raspolaganju pomoć koja se iz budžeta EU isplaćuje poljoprivrednicima i u ostalim članicama EU, pod određenim uslovima i pravilima.



- Najbitniji mehanizam kojim EU štiti interese država članica od nelojalne konkurenčije je Sporazum o trgovinskim aspektima zaštite prava intelektualne svojine Svjetske trgovinske organizacije.
- Ovaj sporazum tretira autorsko i srodna prava, prava intelektualne svojine, zaštitu neotkrivenih poslovnih informacija, poslovnih tajni i tzv. know-how.
- Dodatno, EU je posredstvom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i privremenih sporazuma sa državama Zapadnog Balkana, zabranila neovlašćenu upotrebu imena prehrambenih proizvoda zaštićenih geografskim oznakama porijekla na teritorijama tih država.




Pod kojim uslovima će građani BiH moći raditi u Hrvatskoj?

- Iskustva sa Slovenijom pokazuju da su poslije pristupanja Evropskoj uniji, nakon prvobitne stagnacije, radnici iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore bili daleko traženiji za poslodavce iz Slovenije od radnika iz ostalih država EU i to zbog stručnosti, povoljne cijene rada i nepostojanja jezičke barijere. Iste trendove je moguće očekivati i za radnike iz BiH u Hrvatskoj.
- Rad stranih državljanina uređen je odredbama Zakona o strancima i u skladu s ovim Zakonom, stranac može raditi u Hrvatskoj na osnovu dozvole za boravak i rad i potvrde o prijavi rada, a pojedine kategorije stranih državljanina mogu raditi bez posebnih dozvola.
- Dozvola za boravak i rad je istovremeno odobrenje za privremeni boravak i rad. Nju izdaje nadležna policijska uprava na temelju godišnje kvote radnih dozvola koju propisuje Vlada Hrvatske.
 - Orientacije radi, kvota radnih dozvola za strance za 2012. godinu iznosi 3988, od čega je 3000 namijenjeno produženju ranije izdatisih radnih dozvola za strance.



- Bh. građani mogu registrovati preduzeće u Hrvatskoj pod istim uslovima kao i građani Hrvatske, pod uslovom da posjeduju poslovnu dozvolu.
- Poslovna dozvola je dokument koji istovremeno služi i kao dozvola za privremeni boravak i kao radna dozvola.
 - Izdaje ga Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske stranim državljanima koji ispunjavaju uslove privremenog boravka u Hrvatskoj.



- Hrvatsko zakonodavstvo stranim državljanima omogućava jednake uslove za ulaganja kao i hrvatskim državljanima, uz poštivanje principa uzajamnosti.
- Strani državljeni u Hrvatskoj mogu ulagati: na ugovornoj osnovi, u trgovačko društvo, u banku ili osiguravajuće društvo, obrt ili trgovinu, koncesiju za korištenje prirodnih bogatstava i u tzv. B.O.T (Build Operate Transfer) poslove.
- Inostrani (kao i domaći investitori) mogu ostvariti pravo na poticaj ukoliko, primjera radi, ulažu u proizvodno-prerađivačke ili strateške aktivnosti i inovacione centre.
 - Poticaji mogu biti u vidu poreskih i carinskih olakšica, pokrivanja troškova zapošljavanja, stavljanja na raspolaganje infrastrukture bez naknade ili pomoći u stručnom usavršavanju i prekvalifikaciji.
- Hrvatskim Ustavom stranom ulagaču je osigurano slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala iz države po prestanku ulaganja. Hrvatska kontinuirano radi na unapređenju ulagačkog okruženja s ciljem stvaranja uslova, ne samo za privlačenje stranih investicija, već i za poboljšanje uslova poslovanja u Republici Hrvatskoj.



- Bh. građani moći će (kao i do sada) kupovati nekretnine po tzv. principu uzajamnosti.
 - Uzajamnost za fizičke osobe postoji uz uslov da one u Hrvatskoj stalno borave ili obavljaju dopuštenu djelatnost, a za pravne osobe pod uslovom da obavljaju djelatnost u Hrvatskoj.
 - Princip uzajamnosti vrijedi samo za građane BiH sa prebivalištem u Federaciji BiH. Za kupovinu nekretnine potrebno je dobiti saglasnost Ministarstva vanjskih poslova, odnosno Ministarstva pravosuđa Hrvatske.
- Bh. građani koji u Hrvatskoj imaju registrovano preduzeće i obavljaju dopuštenu djelatnost, ne moraju tražiti saglasnost nadležnih organa, već nekretnine mogu kupovati na ime preduzeća. Kupovina nekretnina nije dozvoljena na izuzetnim područjima u koje spadaju poljoprivredno zemljište i zaštićeni dijelovi prirode.
- Hrvatska je u okviru pregovora u poglavlu 4 (*Sloboda kretanja kapitala*) dogovorila prelazni period u trajanju od 7+3 godina od dana pristupanja EU, tokom kojeg strani državljanji neće moći kupiti poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj.





KANTONALNA PRIVREDNA KOMORA TUZLA

Trg slobode bb
75 000 TUZLA

+387 35 258 262

+387 35 258 271

komora@kpktz.ba

www.kpktz.ba

